



MATESIKA SETSWANA

Buka 1
Kgweditharo
1 & 2



MATESIKA SETSWANA - Mophato 2 Buka 1

ISBN 978-1-4315-0000-0



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa

© Department of Basic Education
Fifth edition 2015

Author team: Blom, L., Aitchison, J.J.W.

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked, the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.



Mme Angie Motsheka,
Tonakgolo ya Thutotheo



Rre Enver Surty,
Motlatsatonakgolo ya
Thutotheo

Dibukatiro tse di kwaletswe barutwana ba Aforikaborwa ka fa tlase ga boeteledipele jwa ga Tonakgolo ya Lefapha la Thutotheo, Mme Angie Motsheka le Motlatsatonakgolo ya Lefapha la Thutotheo, Rre Enver Surty.

Dibukatiro tsa Rainbow ke karolo ya maiteko a mangwe a Lefapha la Thutotheo a a ikaeletsweng go tokafatsa bokgoni jwa barutwana kgotsa baithuti ba Aforikaborwa mo mephatong e merataro ya ntlha. Jaaka e le sengwe sa dilo tse di kwa godimo mo Lenaneotirong la Mmuso, porojeke e e etleediwa ke Letlotlo la Semmuso. Se se kgontshitse Lefapha go kwala dibukatiro tse ka dipuo tsotlhе tsa semmuso, mme ga di duelelwе.

Re soloфela gore dibukatiro tse di tlaa tswela barutabana mosola mo go ruteng ga bona ga letsatsi le letsatsi, le mo go netefatseng gore barutwana ba digela kharikhulamo ya bona. Re netefaditse gore re kaela morutabana sentle mo tirong nngwe le nngwe ka go tsenyeletsa mesupatsela go bontsha gore ke eng se morutwana a tshwanetseng go se dira.

Re soloфela gore bona ba tlaa itumelela go dira mo bukeng e fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana, o tlaa abelana le bona boitumelo jwa bona.

Re go eleletsa katlego e kgolo mo tirisong ya dibukatiro tse, Wena le barutwana ba gago.

ISBN 978-1-4315-0000-0



MATHEMATICS IN SETSWANA
GRADE 2 – BOOK 1


TERMS 1 & 2

ISBN 978-1-4315-0000-0

THIS BOOK MAY
NOT BE SOLD.

Diteng

No.	Setlhogo	Ts.
1	Nna le balelapa la me	2
2	Go bala	4
3	Dipalo	6
4	Dipalo gape	8
5	Go tlhakanya le go ntsha	10
6	Go arolelana le tshelete	12
7	Dipaterone/Diphethene	14
8	Dibopego	16
9	Dibolo le mabokoso	18
10	Boleele	20
11	Boima kana mmase	22
12	Mothamo	24
13	Nako	26
14	Kalentara ya malatsi a botsalo	28
15	Kokoanya mme o tlhaole	30
16	Buisa mme o tlhalose	32
17	Pele, morago le magareng	34
18	Dipalo 1 – 30	36
19	Melapalo	38
20	Melapalo e mengwe gape	40
21	Go tlhakanya le go ntsha	42
22	Malatsi, dibeke le dikgwedi	44
23a	Go tlhakanya	46
23b	Go ntsha	48
24	Go tlhakanya	50
25	Madi kgotsa tshelete	52
26	Tshelete ya pampiri	54
27	Dipaterone	56
28	Dipaterone	58
29	Katiso: × 2	60
30	Katiso: × 5	62
31	Dikgang tse dingwe tsa go atisa	64
32	Dilo tsa mathakore a 3	66




No.	Setlhogo	Ts.
33	Rulaganya o bo o bapisa dinomore: 1 – 40	68
34	Rulaganya mme o bapise: 40 – 50	70
35	Dipalo 40 – 50	72
36	Dikwere, dikhuttonnetsepa, dikhutloharo le didiko	74
37	Go tlhakanya le go ntsha go fitlha ka 20	76
38	Go tlhakanya le go ntsha go fitlha ka 50	78
39a	Go tlhakanya gape	80
39b	Go tlhakanya gape (tsweletso)	82
40	Boleele	84
41	Go ntsha	86
42a	Go ntsha gape	88
42b	Go ntsha go gongwe gape (tsweletso)	90
43	Bokete le botlhoho	92
44	Dipateronepalo: Bo-pedi	94
45	Oketsa gabedi	96
46	Oketsa gabedi gape	98
47	Oketsa gabedi	100
48	Tsweletso ya go oketsa gabedi	102
49	Diduti le mothamo	104
50	Katiso: × 3	106
51	Dipateronepalo: Botharo	108
52	Katiso: × 4	110
53	Dipateronepalo: Bonne	112
54	Dikgang tsa go atisa	114
55	Diura	116
56	Dipateronepalo: Botlhano	118
57a	Metsotso	120
57b	Metsotso gape	122
58	Go bopa ditlhophla le go aroganya	124
59	Go bopa ditlhophla le go aroganya gape	126
60	Go bopa ditlhophla le go aroganya gape	128
61	Go bopa ditlhophla le go aroganya gape	130
62	Dihalofo: 1 – 20	132
63	Go aroganya 20 – 50	134
64	Tshedimosetso	136
	Se-se-segilweng 1	
	Se-se-segilweng 2	

1 = 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
191	192	193	194	195	196	197	198	199	200



Mophato 2



Matessisi KA SETSWANA

Buka e, ke ya ga:



SETSWANA
Buka
1

Letlha:

Nna le balelapa la me

Ke na le dingwaga di le robedi.



Nomore ya ntlo ya rona ke 12.



Ke nna yo monnye mo lelapeng la rona.



Ke na le boausi ba babedi.



Rre o na le dingwaga di le 32.



Tlatsa dikarabo tsa dipotso tse di ka ga wena le balelapa la gaeno.



Leina la me ke _____.

Ke na le dingwaga di le _____.

Dingwaga di le pedi tse di fetileng ke ne ke na le dingwaga di le _____.

Ngwaga o o tl Lang ke tlaa bo ke na le dingwaga di le _____.

Ke nna kwa _____.

Ke mang yo mogolo mo lelapeng la gaeno? _____.

Kwala gore o na le dingwaga di le kae _____.


Ke mang yo monnye mo lelapeng la gaeno? _____.

Kwala gore o na le dingwaga di le kae _____.

Letlha la gompieno ke _____.



Leina la me ke. Thala setshwantsho sa balelapa la gaeno.




Teacher:
Sign:
Date:

Letlha:

Go bala




Tlatsa diphatlha tse di se nang sepe.



matlho

maronthorontho



dipetšhe



matlho

maronthorontho

dipetšhe



2



matlho

maronthorontho

dipetšhe





matlho

maronthorontho


dipetšhe



Aroganya
maronthorontho le
dipetšhe ka go lekalekana.



$$\text{circle} = \boxed{}$$



$$\text{circle} = \boxed{}$$

$$\text{square} = \boxed{}$$



Teacher:
Sign:
Date:




Dipalo


Buisa matshwaopalo le mafoko a a mo botong.

1	73	59	robonngwe	lesomenngwe
66	35		somenne	lesomesupa
42	97		nne	thataro
24	32		lesomerobonngwe	lesome



Kwala palo ya dibalunu mo bolokong.





Kwala dipalo tse di latelang ka mafoko.

6	12	
4	17	
8	14	
1	22	
2	18	
5	11	
0	20	
10	15	
3	13	
9	16	



37 38 39 40 41 42 43 44

89 90 91 92 93 94 95 96




Teacher:

Sign:

Date:

Letlha:

Dipalo gape




Thala khutlotharo \triangle go dikologa dipalomaleka le sediko \circ go dikologa dipalomafeta.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20




Kwala dinomore tsa dintlo.





Bala iiebala e mebedi ya dibaga.




Kwala nomore ya.


$$10 \quad 2 = \boxed{12}$$




$$10 \quad 3 = \boxed{}$$



$$10 \quad 5 = \boxed{}$$



$$10 \quad 8 = \boxed{}$$



$$10 \quad 9 = \boxed{}$$

Re ka e kwala jaaka:

$$10 + 2 = 12$$

$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$



Karabo ke eng?

$$10 + 1 = \boxed{}$$

$$10 + 8 = \boxed{}$$

$$10 + 5 = \boxed{}$$

$$10 + 9 = \boxed{}$$

$$10 + 2 = \boxed{}$$

$$10 + 4 = \boxed{}$$

$$10 + 6 = \boxed{}$$

$$10 + 3 = \boxed{}$$

$$10 + 7 = \boxed{}$$



13 5 7 9 11 13 15 17 19
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20




Teacher:

Sign:

Date:

Letlha:


Go tlhakanya le go ntsha



Tlhakanya o bo o ntsha.



$$9 + 8 = \boxed{17}$$



$$18 - 8 = \boxed{}$$



$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$



$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$



Balela.



$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

$$6 + 5 = \boxed{}$$

$$8 + 9 = \boxed{}$$

$$11 + 3 = \boxed{}$$

$$12 - 5 = \boxed{}$$

$$8 + 7 = \boxed{}$$

$$3 + 8 = \boxed{}$$

$$9 - 5 = \boxed{}$$

$$16 - 9 = \boxed{}$$

$$6 + 4 = \boxed{}$$

$$8 + 4 = \boxed{}$$

$$8 - 4 = \boxed{}$$

$$6 - 4 = \boxed{}$$



Tlhakanya.

$$\begin{array}{c} \text{apple} \\ \text{apple} \end{array} + \begin{array}{c} \text{apple} \\ \text{apple} \end{array} + \begin{array}{c} \text{apple} \\ \text{apple} \end{array} + \begin{array}{c} \text{apple} \\ \text{apple} \end{array} = \begin{array}{c} \text{apple} \\ \text{apple} \end{array}$$

$$2 + 2 + 2 + 2 = 8$$

	+		+		=	<input type="text"/>
	+		+		=	<input type="text"/>
	+		+		=	<input type="text"/>
	+		=	<input type="text"/>		



Balela.

$$2 + 2 + 2 = \boxed{}$$

$$4 + 4 = \boxed{}$$

$$5 + 5 + 5 = \boxed{}$$

$$1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = \boxed{}$$

$$3 + 3 + 3 + 3 = \boxed{}$$

$$5 + 5 = \boxed{}$$

$$2 + 2 + 2 + 2 = \boxed{}$$

$$4 + 4 + 4 + 4 = \boxed{}$$

$$1 + 1 + 1 = \boxed{}$$



$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2$$

Teacher:

Sign:

Date:

Go arolelana le tšhelete



Arolelanang maungo a a fa tlase.



Feleletsa.



5c









Khalara dikhoene tse di nepagetseng kgotsa dipampiritšelete gore di tlhakane go dira tlhwatlhwā e e tshwanang le e e tshwantshitsweng mo khoeneng kgotsa mo pampiritšeleteng ya ntla mo moleng mongwe le mongwe.



= 10c 10c 5c 2c 1c 2c



= 5c 2c 2c 1c 2c 2c



= R2 R2 R1 R1 R1



= R5 R2 R1 R5 R1 R2



= R2 R2 R5 R2 R1 R5



R1 1c R5 5c R10



Teacher:

Sign:

Date:

11

12

13

14

15

16


17

18


19

20


Dipaterone/Diphethene




Kopololeta diphethene tse di mo patitshokong mo diphatleng tse di fa tlase.




Atolosa paterone.







Khalara dibaga fa o ntse o bala ka bo-pedi.



Khalara mabolomo fa o ntse o bala ka bo-tlhano.



Khalara dibaga fa o ntse o bala ka bo-lesome.



O O A O O I A O O I A




Teacher:

Sign:


Date:

Dibopego


Letlha:




Khalara dikhuttonne ka botala jwa legodimo, didiko ka bohibidu mme dikhutloharo ka serolwana.



Khalara didiko tsotlhe ka bohibidu, dikhuttonne ka botala jwa legodimo le dikhutloharo ka serolwana.



A matlhakore a tlhamaletse kgotsa a kgolokwe. Khalara karabo e e nepagetseng.




tlhamaletse

kgolokwe



tlhamaletse

kgolokwe




tlhamaletse

kgolokwe



Thala lephuka le lengwe la dirurubele.



O O O O O O O O O O

A A A A A A A A A A




Teacher:

Sign:

Date:

Letlha:

Dibolo le mabokoso



Sekeletsa mabokoso ka botala jwa legodimo mme dibolo ka bohibidu.




2 Khalara karabo e e nepagetseng.



Lebokoso le a

relela


kgokologa



Bolo e a

relela

kgokologa



Khalara karabo e e nepagetseng.




losi lo lo kgolokwe
losi lo lo tlhamaletseng



losi lo lo kgolokwe
losi lo lo tlhamaletseng




losi lo lo kgolokwe
losi lo lo tlhamaletseng



losi lo lo kgolokwe
losi lo lo tlhamaletseng



losi lo lo kgolokwe
losi lo lo tlhamaletseng



losi lo lo kgolokwe
losi lo lo tlhamaletseng



losi lo lo kgolokwe
losi lo lo tlhamaletseng



losi lo lo kgolokwe
losi lo lo tlhamaletseng



Bua gore a bolo e kwa morago, fa pele, gaufi le kgotsa mo godimo ga lebokoso.



kwa morago	fa pele
gaufi le	mo godimo




kwa morago	fa pele
gaufi le	mo godimo



kwa morago	fa pele
gaufi le	mo godimo



kwa morago	fa pele
gaufi le	mo godimo



bolo lebokoso



Teacher:

Sign:

Date:

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


10

Kgweditharo 1


Letlha:

Bolele

Ba dira eng?



Ke terena efe e khutshwane mme ke efe e telele?



khutshwane

telele



khutshwane

telele



Ke moago ofe o o kwa godimo mme ke ofe o o kwa tlase?



kwa godimo

kwa tlase



kwa godimo

kwa tlase



Ke motho ofe yo mokhutshwane
mme ke ofe yo moleele?



mokhutshwane

moleele

mokhutshwane

moleele





Dirisa mosego wa seatla. Khutlonne e boleele jwa diatla di le kae?

Dirisa mosego wa lenao. Khutlonne e boleele jwa dinao di le kae?



Jaanong lekanyetsa bogodimo jwa khutlonne ka diatla le dinao.




Teacher:

Sign:

Date:

Letlha:


Boima kana mmase



Bua gore a selo se boketenyana kgotsa se botlhofonyana go na le se sengwe.



bokete







bokete

botlhofo



Sekeletsa selo se se bokete.





3 A selo se bokete kgotsa bothhofo go feta kilogeramo?



bokete



bokete

botlhofo



bokete

botlhofo



bokete

botlhofo



bokete botlhofo



Teacher:

Sign:

Date:

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Tlotlang ka ga setshwantsho

Mothamo

Letlha:



Khalara karabo e e nepagetseng.



tletse

lolea

halofo

tletse

lolea

halofo



tletse


lolea

halofo

tletse

lolea

halofo



tletse

lolea

halofo


tletse

lolea




halofo



Selekanyo se le sengwe se tlatsa letshwao la ntlha la jeke.
Jeke e e tlaa tlatswa ke dilekanyo di le kae?




Go tshetswe dilekanyo di le kae mo dijekeng tse?



Jeke e ka fa molemeng e tshola litara e le 1 ya metsi.

Ke jeke efe e nang le matute a a tshwanang mme ke jeke efe e nang le matute a a kwa tlase mo teng.




a a tshwanang

kwa tlase

a a tshwanang

kwa tlase



tletse lolea

Teacher:

Sign:

Date:

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||



Nako

Letsha:

Yang kwa go Se-segeletsweng sa 1. Sega mafoko o bo o a kgomaretsa ka fa tlase ga ditshwantsho go bontsha gore ke nako mang.



Feleletsa dipolelo.

Ke _____ mo mosong thata.

Ke _____ mo mosong.

Ke _____ mo thapameng.

Ke _____ tsatsi le letsatsi.


Ke _____ thari tsatsi le letsatsi



Maabane

Gompieno

Ka moso



Araba dipotso.

Ngwana o dira eng gompieno? _____

Ngwana o dirile eng maabane? _____

Ngwana o tlaa dira eng ka moso? _____



Thala setshwantsho sa gago.

Maabane

Gompieno

Ka moso



Maabane

M A A B A N E M A A B A N E M A A B A N E



Teacher:

Sign:

Date:

11

12

13

14

15

16

17

18

19


20

Khalentara ya malatsi a botsalo

Letsha:



Gatisa dikgwedi.





Kwala leina la ngwana mongwe le mongwe mo tlelaseng kana phaposiborutelong
mo khalentareng e ya malatsi a botsalo.

Ferikgong	Tlhakole	Mopitlwe
Moranang	Motsheganong	Seetebosigo
Phukwi	Phatwe	Lwetse
Diphalane	Ngwanaitseele	Sedimonthole




Letsatsi la me
la botsalo le ka



Teacher:
Sign:
Date:

Letlha:

Kokoanya mme o tlhaole



Kokoanya mme o tlhaole dibolo morago o di thale mo lebokosong le le nepagetseng.



dibolo tse di botala jwa
tllhaga

dibolo tse di
khibidu

dibolo tse di botala jwa
legodimo

dibolo tse di
serowlana



Kokoanya mabolomo, o a tlhaole mme o a tsenye mo dinkgong.



Mabolomo a a
serowlana



Mabolomo a
mahibidu



Mabolomo a a
phepole




Mabolomo a a pinki



Mabolomo a
mmala wa
namune



Thaola dilo. Dira ditshwantsho tsa gago.




--	--

Dilo tse di botlhofo

--	--

Dilo tse di bokete



--

dibolo tse dinnye

--


dibolo tse dikgolo

--

dibokoso tse dinnye

--

dibokoso tse dikgolo



Teacher:

Sign:


Date:

16


Kgweditharo 1

Buisa mme o tlhalose



Letlha:



Tlhaola dikheraeyone. Dira setshwantsho ka tsona.



Tlhaola mabolomo. Dira setshwantsho ka ona.



Tlhaola maru le metshe ya badimo. Di thale.





Araba dipotsa.

		
Dikhutloharo	Dikhuttonne	Didiko

Go na le dikhutloharo di le kae?



Go na le dikhuttonne di le kae?

Go na le didiko di le kae?

A go na le dikhutloharo tse di fetang dikhuttonne?

A go na le didiko kgotsa dikhutloharo tse dints'i?

A go na le didiko kgotsa dikhuttonne tse dints'i?

		
ga go na sepe	halofo	e tletse

Go na le dijeke di le kae tse di se nang sepe?

Go na le dijeke tse di halofo di le kae?

Go na le dijeke di le kae tse di tletseng?



OIAIOIAIOIAIOIAO



Teacher:

Sign:

Date:

Letħha:

Pele, morago le magareng


Tlhalosa dinomore ka go dirisa mafoko pele, magareng le morago.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----


Sekolo: Kgwele nngwe le nngwe e e khibidu e fa gare ga dikgwele tse di botala jwa legodimo.



Kwala nomore e e nepagetseng mo sekwereng.



Tlatsa dinomore tse di tlħaelang.



Ke nomore efe e e tlang pele ga 8 ? _____

Ke nomore efe e e tlang morago ga 16 ? _____

Ke dinomore dife tse di magareng ga 8 le 12 ? _____



Khalara dinomore tse di magareng ga 14 le 17 ka botala jwa legodimo. Khalara nomore e e fa pele ga 14 ka bohibidu. Khalara nomore e e fa morago ga 17 ka serowlana.



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Kwala dinomore tsotlhe tse di mo dibageng tse di serowlana.
Re bitsa dinomore tse di mo dibageng tse di serowlana eng?

Kwala dinomore tsotlhe tse di mo dibageng tse di pinki.
Re bitsa dinomore tse di mo dibageng tse di pinki eng?



Arolela bana ba ba apereng mmala o o serowlana dibaga tse di serowlana.

Mongwe le mongwe o bona dibaga di le kae? _____ . A go na le dibaga tse di setseng? _____

Arolela bana ba ba apereng mmala o o pinki dibaga tse di pinki.

Yo mongwe le yo mongwe o bona dibaga di le kae? _____ . A go na le dibaga tse di setseng? _____



Araba dipotso tse di latelang.

Kwala dipalomaleka di le tharo tse di tlang fa morago ga 12? _____.

Kwala dipalomafeta di le tharo tse di tlang fa morago ga 14? _____.

Ke dipalomafeta dife tse di tlang magareng ga 18 le 24? _____.

Kwala dipalomaleka tse di magareng ga 8 le 18? _____.



Teacher:
Sign:
Date:


Letlha:

Dipalo 1 – 30


Go na le dibuka di le kae?
Go na le mabotlololo a pente a le makae?




Go na le dibaga di le kae?



Go na le dibuka di le kae?
 Go na le dibuka di le kae?



Tlatsa dipalo tse di tlogetsweng.






Leba sekao sa ntlha mme o feleletse tse di setseng.

18	=	1	lesome le le	+	8	diyuniti di le	kgotsa	18	=	10	+	8
15	=		lesome le le	+		diyuniti di le	kgotsa		=		+	
19	=		lesome le le	+		diyuniti di le	kgotsa		=		+	
22	=		lesome le le	+		diyuniti di le	kgotsa		=		+	
24	=		lesome le le	+		diyuniti di le	kgotsa		=		+	




Go na le dibaga di le kae?



Palo

Re ka e kwala jaaka.

$$20 + \boxed{} = 24$$



Palo

Re ka e kwala jaaka.

$$20 + \boxed{} = 28$$



Kwala ka mafoko.

- 10 _____
 12 _____
 14 _____
 16 _____
 18 _____
 20 _____
 22 _____
 24 _____

- 11 _____
 13 _____
 15 _____
 17 _____
 19 _____
 21 _____
 23 _____
 25 _____



Leba sekao sa ntlha mme o feleletse tse di setseng.

25	=	2	masome	+	5	metso	22	=	2	masome	+	2	metso
13	=		masome	+		metso	21	=		masome	+		metso
26	=		masome	+		metso	19	=		masome	+		metso



Teacher:

Sign:


Date:

Letlha:


Melapalo




Tlatsa dipalo tse di tlhaelang.



Mmutla o tlotse bokgakala jo bokae? Dirisa molapalo go go thusa go bereka dikarabo.








Tshepe e tlotse bokgakala jo bokae? Dirisa molapalo go go thusa go bereka dikarabo.





Dirisa molapalo go go thusa go bereka dikarabo. Mmutla o tlotse bokgakala jo bokae?




Teacher:

Sign:



Date:

Letlha:



Melapalo e mengwe gape



Thusa Mmutla go kwala palo. Dirisa molapalo go go thusa go bereka dikarabo.





Thusa tshepe go kwala palo.
Dirisa molapalo go go thusa go bereka dikarabo.







Thusa Mmutla go kwala palo.



Thusa tshepe go kwala palo.




Teacher:

Sign:

Date:

Letlha:

Go tlhakanya le go ntsha



Kwala
nomore ya
dibaga.

Go na le dibaga di le kae tse di khibidu?

Go na le dibaga di le kae tse di botala jwa legodimo?

Go na le dibaga di le kae tse di botala jwa tlhaga?

Go na le dibaga di le kae tse di mmala wa namune?

Go na le dibaga di le kae tse di phepole?

Go na le dibaga di
le kae gotlhelele?




Kwala palo ya dibaga tsa mmala mongwe le mongwe mo mabokosong a a nepagetseng mme o di tlhakanye.

khibidu	
serolvana	
mmala wa namune	
phepole	
khunou	

botala jwa tlhaga	=	
pinki	=	
botala jwa legodimo	=	
botala jwa tlhaga	=	
serolvana	=	



Feleletsa dipaterone.





Tlhakanya dibaga tse di botala jwa legodimo le tse di khibidu mme morago o tlatse karabo
mo lebokosong.

+	=	<input type="text" value="15"/>
<input type="text" value="8"/> + <input type="text" value="7"/>	=	
+ +	=	<input type="text"/>
<input type="text" value="8"/> + <input type="text" value="2"/> + <input type="text" value="5"/>	=	
+	=	<input type="text"/>
<input type="text" value="9"/> + <input type="text" value="6"/>	=	
+ +	=	<input type="text"/>
<input type="text" value="9"/> + <input type="text"/> + <input type="text"/>	=	



Golaganya setshwantsho le palo e e nepagetseng mme morago o tlatse karabo.

	$7 - 5 =$ <input type="text"/>
	$9 - 4 =$ <input type="text"/>
	$8 - 3 =$ <input type="text"/>
	$5 - 4 =$ <input type="text"/>
	$6 - 2 =$ <input type="text"/>



Kwala karabo ya.

	$9 - 6 =$ <input type="text"/> 3
	$\square - \square = \square$
	$\square - \square = \square$
	$\square - \square = \square$



Teacher:

Sign:

Date:

Malatsi, dibeke le dikgwedi

Letħha:

Mosupologo
Labobedi
Laboraro
Labone
Labotlhano
Lamatlhato
Sontaga

Ferikgong	Tlhakole	Mopitlwé
Moranang	Motsheganong	Seetebosigo
Phukwi	Phatwe	Lwetse
Diphalane	Ngwanaitseele	Sedimonthole



Araba dipotso tse di latelang tse di ka ga matsatsi a beke.

Ke letsatsi lefe le le tläng pele ga Laboraro? _____

Ke letsatsi lefe le le tläng morago ga Laboraro? _____

Ke letsatsi lefe le le tläng morago ga Lamatlhato? _____

Ke letsatsi lefe le le tläng magareng ga Mosupologo le Laboraro? _____

Fa Mosupologo e le letsatsi la ntlha, go raya gore Lamatlhato ke letsatsi la _____

Ke malatsi afe a a tläng magareng ga Laboraro le Lamatlhato? _____



Araba dipotso tse di latelang ka ga dikgwedi.

Ke kgwedi efe e e tläng motago ga Moranang? _____


Ke kgwedi efe e e tläng morago ga Seetebosigo? _____

Ke kgwedi efe e e tläng magareng ga Phatwe le Diphalane? _____

Ke dikgwedi dife tse di tläng magareng ga Ferikgong le Seetebosigo? _____

Kgwedi ya ntlha mo ngwageng ke efe? _____

Kgwedi ya bofelo mo ngwageng ke efe? _____



Ditumelo mo
Aforikaborwa



Ditiragalo tsa
hisetori

Letsatsi la Ditshwanelo tsa Botho
Letsatsi la Kgololosego
Letsatsi la Badiri
Letsatsi la Bašwa
Letsatsi la Bosetšhaba la Bomme
Letsatsi la Ngwaobošwa
Letsatsi la Poelano

Letsatsi la
botsalo

Letsatsi la me la botsalo



Se-se-segeletsweng sa 2: Dirisa Tse-di-segeletsweng o bo o kgomaretsa malatsi a sedumedi a boikhutso le malatsi otlhe a boikhutso a Aforikaborwa mo dikgweding tse di mo khalentareng.

Ferikgong	Tlhakole	Mopitlwé
Moranang	Motsheganong	Seeteboosigo
Phukwi	Phatwe	Lwetse
Diphalane	Ngwanaitseele	Sedimonthole



Teacher:

Sign:

Date:

23a


Kgweditharo 1



Letha:

.....

Go tlhakanya



Lebelela setshwantsho o bo o kwala palo ya dimmabole tsa mmala mongwe le mongwe mo mabokosong a a nepagetseng mme morago o tlhakanye dipalelo.

khibidu	+	botala jwa legodimo	=	3	+	4	=	
botala jwa tlhaga	+	botala jwa legodimo	=		+		=	
pinki	+	botala jwa legodimo	=		+		=	
botala jwa tlhaga	+	mmala wa namune	=		+		=	
khibidu	+	botala jwa tlhaga	=		+		=	
mmala wa namune	+	botala jwa legodimo	=		+		=	




Tlhakanya







$3 + 2 =$	$4 + 6 =$	$9 + 3 =$
$6 + 5 =$	$7 + 8 =$	$8 + 4 =$
$9 + 5 =$	$8 + 6 =$	$7 + 4 =$
$9 + 9 =$	$7 + 5 =$	$8 + 8 =$
$7 + 6 =$	$9 + 6 =$	$7 + 7 =$



Kwala palo ya:



Tlhakanya dibaga go dira gore dikale di lekalekane. Re go diretse ya ntlha.



Teacher:
Sign:
Date:


23b

Kgweditharo 1



Letha:

Go ntsha



Leba setshwantsho o bo o kwale dipalo tsa go ntsha.

$$\text{dimonamone tse di khibidu} = \boxed{8} - \boxed{5} = \boxed{3}$$

$$\text{dimonamone tse di botala jwa tlhaga} = \boxed{} - \boxed{} = \boxed{}$$

$$\text{dimonamone tse di serolwana} = \boxed{} - \boxed{} = \boxed{}$$

$$\text{dimonamone tsa mmala wa namune} = \boxed{} - \boxed{} = \boxed{}$$

$$\text{dimonamone tse di pinki} = \boxed{} - \boxed{} = \boxed{}$$



Ntsha.

$$5 - 3 = \boxed{}$$

$$10 - 6 = \boxed{}$$

$$12 - 3 = \boxed{}$$

$$11 - 5 = \boxed{}$$

$$15 - 7 = \boxed{}$$

$$12 - 4 = \boxed{}$$

$$14 - 9 = \boxed{}$$

$$14 - 8 = \boxed{}$$

$$11 - 4 = \boxed{}$$

$$18 - 9 = \boxed{}$$

$$12 - 5 = \boxed{}$$

$$16 - 8 = \boxed{}$$

$$13 - 7 = \boxed{}$$

$$15 - 6 = \boxed{}$$

$$14 - 7 = \boxed{}$$




Feleletsa.



$$\boxed{9} - \boxed{3}$$

Ga e lekane le

$$\boxed{3} - \boxed{9}$$








$$\boxed{5} - \boxed{2}$$

Ga e lekane le

$$\boxed{2} - \boxed{5}$$



Kwala palo ya:



Teacher:

Sign:

Date:

24

Kgweditharo 1



Go tlhakanya





Letha:

2	8	7	5	3
10	10	10	10	10

--	--	--	--	--



Dirisa molapalo. Kwala karabo ya go tlhakanya. Re go diretse ya ntlha.





Tlhakanya.

10	$+$	3	$=$	13	10	$+$	2	$=$	
10	$+$	5	$=$		10	$+$	7	$=$	
10	$+$	1	$=$		10	$+$	6	$=$	
10	$+$	4	$=$		10	$+$	8	$=$	
10	$+$	9	$=$		10	$+$	3	$=$	



Tlhakanya.



16 + 13			14 + 12			
10	$+$	10	10	$+$	10	
6	$+$	3	$=$	4	$+$	2
16	$+$	13	$=$	29	$=$	

17 + 11			15 + 13			
10	$+$	10	10	$+$	10	
7	$+$	1	$=$	5	$+$	3
\square	$+$	\square	$=$	\square	$+$	\square

16 + 12			18 + 12			
10	$+$	10	10	$+$	10	
6	$+$	2	$=$	8	$+$	2
\square	$+$	\square	$=$	\square	$+$	\square



Lisa o na le
dibadisi di le 9
mme ga Aakar
o na le di le 8



Palogotlhe ke eng?



Teacher:
Sign:
Date:

25


Kgweditharo 1



Madi kgotsa tšhelete

Go na le eng mo bankeng ya me ya kolobe?

Letlha:



Sega dikhoene go tswa mo Tse-di-Segilweng 3, mme o kgomaretse ditlhwatlhwa tse di nepagetseng fa.





Ke disente di le kae?

10c

5c

2c

1c

20c

20c

1c

20c

50c

20c

2c

10c

1c

1c

50c

20c

2c

1c

2c

20c

10c



Dipalo tsa mafoko:

Suzy o na le 50c. Mmaagwe o mo naya 20c gape. Suzy o na le bokae gotlhele?

Ke na le 90c. Ke rekile dimonamone tsa 30c. Ke saletswe ke bokae?



Teacher:

Sign:

Date:

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||




Tšhelete ya pampiri

Go na le pampiritšhelete ya bokae mo sepatšheng sa me?

Letħha:

.....






Sega ditšhelete tsa pampiri go tswa mo go Tse-di-Segilweng 3,
mme o kgomaretse dithhwatlhwa tse di nepagetseng fa.





Ke diranta di le kae gotlhele?



Dipalo tsa mafoko:

Ke bolokile R50. Ke filwe R20 ya letsatsi la botsalo. Ke na le bokae?

Ke na le R90. Ke rekile buka ka R30. Ke saletswe ke bokae?



Teacher:
Sign:
Date:

27



Kgweditharo 1




Opela dipaterone diatla

Dipaterone

Letlha:





Kopolola dipaterone. Dirisa tse di segetsweng ruri tsa 4.





Dira setshwantsho sa gago go tswa mo dibageng tse di setseng.
Dirisa tse di segeletsweng ruri tsa 4.



Kopolola dipaterone tse di latelang.



Kopolola dipaterone.



Teacher:

Sign:

Date:

28

Kgweditharo 1




Dipaterone

Letlha:


Tlhalosa paterone e nngwe le e nngwe ka mafoko. Mafoko a a fa tlase a ka go thusa.



khuttonne



sekwere



khutlotharo




sediko

mebara




Tlhophya mme morago o khalare phethene e e latelang.



Thala paterone e e latelang.




Atolosa paterone.










Thala dipaterone tsa gago ka go dirisa






Thala paterone e e latelang.



Feleletsa tse di latelang gore o tle o nne le sediko se le sosi fela kwa godimo.



Itlhamele dipaterone tsa gago tsa mmala ka go dirisa dibopego tse di fa tlase.



Teacher:
Sign:
Date:

29

Kgweditharo 1



Letlha:

Katiso: $\times 2$

Go na le dimonamone di le kae mo tafoleng nngwe le nngwe?



O badile dimonamone jang?
(Bana ba bangwe ba ka re 1, 2,
3 bangwe ba ka re 2, 4, 6....)

Feleletsa tse di latelang: Re go diretse ya ntlha.



ditlhophpha di le 4 tsa 2

$$2 + 2 + 2 + 2 = 8$$

$$4 \times 2 = 8$$



ditlhophpha di le 5 tsa 2

$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 =$$

$$5 \times 2 =$$



ditlhophpha di le 6 tsa 2

$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 =$$

$$6 \times 2 =$$



ditlhophpha di le 7 tsa 2

$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 =$$

$$7 \times 2 =$$



ditlhophpha di le 8 tsa 2

$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 =$$

$$8 \times 2 =$$



Thala setshwantso sa tse di latelang.


ditlhophpha di le 3 tsa 2

ditlhophpha di le 4 tsa 2

ditlhophpha di le 9 tsa 2



Thala setshwantsho sa tse di latelang, o bo o tlatse dikarabo tse di fa tlase.




2, 4, 6, 8, ___, ___

$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = \boxed{}$$

$$\text{ditlhophpha di le 6 tsa 2} = \boxed{}$$

$$6 \times 2 = \boxed{}$$

Sethalo



6, ___

$$6 + \boxed{} = \boxed{}$$

$$\text{ditlhophpha di le 2 tsa} \boxed{} = \boxed{}$$

$$2 \times \boxed{} = \boxed{}$$

Sethalo



Segokgo se le sengwe se na le matlho a le 8. Digokgo di le 7 di na le matlho a le makae?



2 4 6 8 10 12 14

16 18 20 22 24 26

Teacher:
Sign:
Date:

30

Kgweditharo 1



Letha:

Katiso: $\times 5$

Go na le dimonamone di le kae mo tafoleng nngwe le nngwe?



Feleletsa tse di latelang: Re go diretse ya ntlha.



ditlhophpha di le 3 tsa 5

$$5 + 5 + 5 = 15$$

$$3 \times 5 = 15$$



ditlhophpha di le 2 tsa 5

$$5 + 5 =$$

$$2 \times 5 =$$



ditlhophpha di le 4 tsa 5

$$5 + 5 + 5 + 5 =$$

$$4 \times 5 =$$



ditlhophpha di le 6 tsa 5

$$5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 =$$

$$6 \times 5 =$$



ditlhophpha di le 7 tsa 5

$$5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 =$$

$$7 \times 5 =$$



Dira sethalo sa tse di latelang.


ditlhophpha di le 3 tsa 5

ditlhophpha di le 4 tsa 5

ditlhophpha di le 5 tsa 5



Thala sethwantsho sa tse di latelang, o bo o tlatse dikarabo tse di fa tlase.




5, 10, 15, ___

$$5 + 5 + 5 + 5 = \boxed{\quad}$$

$$\text{ditlhophpha di le 4 tsa 5} = \boxed{\quad}$$

$$4 \times 5 = \boxed{\quad}$$

Sethalo



4, 8, 12, ___ , ___

$$4 + 4 + 4 + 4 + 4 = \boxed{\quad}$$

$$\text{ditlhophpha di le 5 tsa 4} = \boxed{\quad}$$

$$5 \times 4 = \boxed{\quad}$$

Sethalo



5 10 15 20 25 30

35 40 45 50



Teacher:

Sign:

Date:

31

Kgweditharo 1

Dikgang tse dingwe tsa go atisa

Itirele kgang ya gago ka go dirisa palogotlhe ya ditsebe, diatla le maoto.




Re ditsala re le 10. Re na le diatla di le kae?

Dira sethalo.

Se bontshe ka dibadisi.

Se bontshe mo molapalong.







Lelapa la ga Susan le na le dipara tsa dithhako di le 10. Ba na le dithhako di le kae?

Dira sethalo.

Se bontshe ka dibadisi.

Se bontshe mo molapalong.



Ikwalele kgang ya gago ka go dirisa bana ba le 6 le diatla tsa bona.

Handwriting practice lines for the sentence above.



5 10 15 20 25 30 35




Teacher:
Sign:
Date:




Letsha:

.....


Dilo tsa mathhakore a 3



Khalara dibolo tsotlhe ka bohibidu, dibokoso ka botala jwa tlhaga le disilintara ka botala jwa tlhaga.




Tlhophha karabo e e nepagetseng.




dintshi tse di
tlhamaletseng

dintshi tse di kgolokwe



dintshi tse di
tlhamaletseng

dintshi tse di kgolokwe




dintshi tse di
tlhamaletseng


dintshi tse di kgolokwe




Bua gore a selo se tlaa kgokologa kgotsa se tlaa relela.



kgokologa
relela





kgokologa
relela






kgokologa
relela



Ke tse kae tsa dilo tse, tse o di bonang mo setshwantshong: disilintara, mabokoso le dibolo?



Kgwele e kae? A e fa pele ga lebokoso? A e kwa letlhakoreng? Kwa morago?
Mo godimo?



kwa pele ___ kwa
letlhakoreng ___

kwa morago ___ mo godimo

kwa pele ___ kwa
letlhakoreng ___

kwa morago ___ mo godimo

kwa pele ___ kwa
letlhakoreng ___

kwa morago ___ mo godimo



Teacher:

Sign:

Date:



33

Kgweditharo 2

Rulaganya o bo o bapisa dinomore: 1 – 40




Ke mang yo o nang le dinamune
tse dints'i?



Ke mang yo o nang le diapole tse dints'i?



Tlatsa mabokoso a a se nang sepe mo sebadising sa dibaga.



Leba dibaga mme o arabe dipotso.

Ke palo efe e nnyane go na le 8?

Ke palo efe e kgolwane go na le 13?

Ke palo efe e nnyane go na le 20?

Ke palo efe e nnyane go na le 24?

Letlha:



Khalara dinomore tse dinnyane mo go 10 ka mmala wa botala jwa legodimo mme tse dikgolwane mo go 10 ka bohibidu.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Khalara dinomore tse dinnyane mo go 30 mme di le dikgolwane mo go 24 ka mmala o botala jwa legodimo.

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Khalara dinomore tse dinnyane mo go 40 mme di le dikgolwane mo go 36 ka serolwana.

30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Khalara dipalomaleka ka serolwana mme dipalomafeta ka botala jwa tlhaga.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50



Ke palomafeta efe e e tl lang morago ga 10?

Ke palomaleka efe e e tl lang pele ga 10?

Kwala dipalomaleka tse di magareng ga 14 le 24.

Kwala dipalomafeta tse di magareng ga 5 le 15.

Ke palomafeta efe e e tl lang morago ga 21?

Ke palomaleka efe e e tl lang pele ga 24?

Kwala dipalomaleka tse di magareng ga 20 le 30.

Kwala dipalomafeta tse di magareng ga 20 le 30.



Teacher:



Sign:

Date:


Rulaganya mme o bapise: 40 – 50





Ke mang yo o nang le dipeinapole tse dints?



kgotsa



Bala dibaga mme o tlatse mabokoso a a se nang sepe.



Leba dibaga le go arabा dipotso.

Ke palo efe e nnyane go na le 3?

Ke palo efe e kgolo go na le 31?

Ke palo efe e nnyane go na le 38?

Ke palo efe e nnyane go na le 47?



Khalara dipalo tse dinnyane mo go 40 le tse dikgolwane mo go 36 ka botala jwa tlhaga.

30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Dipalo tse dinnyane go na le 40.

Dipalo tse dikgolwane go na le 36.



Khalara dipalomaleka serolwana mme dipalomafeta botala jwa tlhaga.

40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Ke dipalomafeta dife tse di tlang morago ga 40?

Ke dipalomaleka dife tse di tlang fa pele ga 43?

Kwala dipalomaleka tse di magareng ga 40 le 50.

Kwala dipalomafeta tse di magareng ga 40 le 50.

Ke dipalomafeta dife tse di tlang morago ga 40?

Ke dipalomaleka dife tse di tlang pele ga 41?



Teacher:

Sign:


Date:

35


Kgweditharo 2



Dipalo 40 – 50



O bala dibaga di le kae?




Palo

45

Re ka e kwala jaana.

$$40 + 5 = 45$$



Palo

Re ka e kwala jaana.

$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$




Feleletsa tse di latelang.

20	21	22						
30				34				
		42						



Feleletsa tse di latelang.



20



4

2 4





Kwala mafoko a.

- | | | | |
|----|-------|----|-------|
| 41 | _____ | 42 | _____ |
| 43 | _____ | 44 | _____ |
| 45 | _____ | 46 | _____ |
| 47 | _____ | 48 | _____ |
| 49 | _____ | 50 | _____ |



Leba sekao mme o feleletse tse di setseng.

45	=	4	masome	+	5	metso		44	=	4	masome	+	5	metso
43	=	4	masome	+	5	metso		41	=	4	masome	+	5	metso
42	=	4	masome	+	5	metso		48	=	4	masome	+	5	metso



Kwala palo e e nepagetseng mo kholomong e e nepagetseng.

	Masome	Metso
27		
34		
46		
41		
39		



Teacher:

Sign:

Date:


36

Kgweditharo 2


Dikwere, dikhutlonnetsepa, dikhutlotharo le didiko



Nkuko o dirile kobo e ntle e. Supa dibopego tsotlhe.



Khalara dikwere ka botala jwa legodimo, dikhutlonnetsepa ka serolwana, dikhutlotharo ka botala jwa tlhaga le didiko ka bohibidu.



Tlhophha o bo o khalara karabo e e nepagetseng.




dintshi tse di tlhamaletseng




dintshi tse di kgolokwe

dintshi tse di tlhamaletseng

dintshi tse di kgolokwe



dintshi tse di tlhamaletseng





dintshi tse di kgolokwe

dintshi tse di tlhamaletseng

dintshi tse di kgolokwe



O bala di le di le kae?



Thala setshwantsho sa gago ka go dirisa didiko, dikwere, dikhutloharo le dikhuttonne.



Teacher:

Sign:

Date:

37

Go tlhakanya le go ntsha go fitlha ka 20



Go gakologelwa ka bonako.

Letlha:

$4 + 5 - 1 =$	$13 - 9 + 2 =$	$20 - 7 + 1 =$	$10 + 5 - 4 =$
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
$10 + 3 + 2 =$	$9 + 3 - 2 =$	$8 - 2 - 1 =$	$13 - 8 + 1 =$
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
$9 - 4 - 3 =$	$18 - 9 - 4 =$	$7 + 8 + 1 =$	$16 - 7 + 3 =$
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
$14 - 6 + 4 =$	$12 - 5 - 2 =$	$19 - 10 + 5 =$	$6 + 5 - 3 =$
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>




Tlhakanya tse di latelang.


		$= \boxed{1} \boxed{0} \quad \boxed{2} + \boxed{} \quad \boxed{6}$ $= \boxed{1} \boxed{0} + \boxed{8}$ $= \boxed{1} \boxed{8}$
		$= \boxed{} \quad \boxed{} + \boxed{} \quad \boxed{}$ $= \boxed{} + \boxed{} \quad \boxed{}$ $= \boxed{} + \boxed{}$ $= \boxed{}$
		$= \boxed{} + \boxed{}$ $= \boxed{} + \boxed{} \quad \boxed{}$ $= \boxed{}$





Ntsha tse di latelang.



$$\begin{aligned}
 &= 10 - 6 \\
 &= 10 - 2 \\
 &= 8
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 &= \square - \square \\
 &= \square + \square \\
 &=
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 &= \square - \square \\
 &=
 \end{aligned}$$



Ke rekile dimonamone di le 15. Ke jele di le 2.

Ke neile tsala ya me di le 4. Ke setse ka dimonamone di le kae?



Teacher:

Sign:

Date:

Go tlhakanya le go ntsha go fitlha ka 50



Go gakologelwa ka bonako.

Letlha:

$20 + 2 - 1 =$

$36 - 6 + 2 =$

$42 - 2 + 4 =$

$47 + 4 - 1 =$

$30 + 3 + 6 =$

$42 + 9 - 1 =$

$33 - 2 - 1 =$

$49 - 1 + 2 =$

$55 - 5 - 0 =$

$38 - 7 - 1 =$

$45 + 1 + 2 =$

$50 - 5 + 3 =$

$24 - 3 + 2 =$


$32 - 5 - 2 =$

$49 - 10 + 1 =$


$29 + 5 - 4 =$



Tlhakanya tse di latelang.



$= \boxed{\quad} + \boxed{\quad}$
 $= \boxed{\quad} + \boxed{\quad}$
 $= \boxed{\quad}$




$= \boxed{\quad} + \boxed{\quad} + \boxed{\quad} + \boxed{\quad}$
 $= \boxed{\quad} + \boxed{\quad}$
 $= \boxed{\quad}$


Jaanong leka mokgwa wa gago.




Ntsha tse di latelang.



$$\begin{aligned}
 &= \boxed{4} \ \boxed{0} \quad \boxed{8} - \boxed{2} \ \boxed{0} \quad \boxed{4} \\
 &= \boxed{4} \ \boxed{0} - \boxed{2} \ \boxed{0} + \boxed{8} - \boxed{4} \\
 &= \boxed{2} \ \boxed{0} - \boxed{4} \\
 &= \boxed{2} \ \boxed{4}
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 &= \boxed{} \ \boxed{} - \boxed{} \ \boxed{} \quad \boxed{} \ \boxed{} \\
 &= \boxed{} \ \boxed{} - \boxed{} \ \boxed{} + \boxed{} \ \boxed{} - \boxed{} \ \boxed{} \\
 &= \boxed{} \ \boxed{} + \boxed{} \ \boxed{} \\
 &= \boxed{}
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 &= \boxed{} \ \boxed{} - \boxed{} \ \boxed{} \quad \boxed{} \ \boxed{} \\
 &= \boxed{} \ \boxed{} - \boxed{} \ \boxed{} + \boxed{} \ \boxed{} - \boxed{} \ \boxed{} \\
 &= \boxed{} \ \boxed{} - \boxed{} \ \boxed{} \\
 &= \boxed{}
 \end{aligned}$$



Ke na le pampiritšelete ya R10, khoene ya R5, pampiritšelete ya R20 le
khoene ya R2 mo bankeng ya me ya kolobe. Ke bolokile bokae?

R20 R5 R2
R10



Teacher:
Sign:
Date:

39a

Kgweditharo 2



Go tlhakanya gape

Tlhakanya dipalo mo bolokong bongwe le bongwe o bo o kwala palogotlhe.

1	10	5
10		






2	10	6
20		

3	20	5
20		

4	20	4
10		



Tlhakanya.





Tlhakanya.

$12 + 11$

$$\begin{aligned}
 &= \boxed{1 \text{ O}} \quad \boxed{2} + \boxed{1 \text{ O}} \quad \boxed{1} \\
 &= \boxed{1 \text{ O}} + \boxed{1 \text{ O}} + \boxed{2} + \boxed{1} \\
 &= \boxed{2 \text{ O}} + \boxed{3} \\
 &= \boxed{2 \text{ } 3}
 \end{aligned}$$

$13 + 15$

$$\begin{aligned}
 &= \boxed{\text{ }} \quad \boxed{\text{ }} + \boxed{\text{ }} \quad \boxed{\text{ }} \\
 &= \boxed{\text{ }} + \boxed{\text{ }} + \boxed{\text{ }} + \boxed{\text{ }} \\
 &= \boxed{\text{ }} + \boxed{\text{ }} \\
 &= \boxed{\text{ }}
 \end{aligned}$$

$26 + 12$

$$\begin{aligned}
 &= \boxed{\text{ }} \quad \boxed{\text{ }} + \boxed{\text{ }} \quad \boxed{\text{ }} \\
 &= \boxed{\text{ }} + \boxed{\text{ }} + \boxed{\text{ }} + \boxed{\text{ }} \\
 &= \boxed{\text{ }} + \boxed{\text{ }} \\
 &= \boxed{\text{ }}
 \end{aligned}$$

$23 + 22$

$$\begin{aligned}
 &= \boxed{\text{ }} \quad \boxed{\text{ }} + \boxed{\text{ }} \quad \boxed{\text{ }} \\
 &= \boxed{\text{ }} + \boxed{\text{ }} + \boxed{\text{ }} + \boxed{\text{ }} \\
 &= \boxed{\text{ }} + \boxed{\text{ }} \\
 &= \boxed{\text{ }}
 \end{aligned}$$

$24 + 13$

$$\begin{aligned}
 &= \boxed{\text{ }} \quad \boxed{\text{ }} + \boxed{\text{ }} \quad \boxed{\text{ }} \\
 &= \boxed{\text{ }} + \boxed{\text{ }} \\
 &= \boxed{\text{ }}
 \end{aligned}$$

$35 + 12$

$$\begin{aligned}
 &= \boxed{\text{ }} \quad \boxed{\text{ }} + \boxed{\text{ }} \quad \boxed{\text{ }} \\
 &= \boxed{\text{ }} + \boxed{\text{ }} \\
 &= \boxed{\text{ }}
 \end{aligned}$$



Betty o rekile dimonamone tsa R36 mme
Sipho a reka tsa R13. Ba dirisitse bokae go
reka dimonamone?



Teacher:
Sign:
Date:

39b

Kgweditharo 2




Kwala palogotlhe.

Go tlhakanya (tsweletso)

Letha:

$$12 + 10 = \boxed{\quad}$$




$$15 + 10 = \boxed{\quad}$$




$$19 + 10 = \boxed{\quad}$$




Thala dibaga tsotlhe tse di setseng mme o feleletse dipalo.




$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} + \boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$



$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} + \boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$



$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} + \boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$



$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} + \boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$



Feleletsa.

$$28 + 11 = \boxed{2} \boxed{8} + \boxed{1} \boxed{0} + \boxed{1} = 38 + 1 = 39$$

$$34 + 12 = \boxed{3} \boxed{4} + \boxed{1} \boxed{0} + \boxed{2} = \boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

$$23 + 13 = \boxed{2} \boxed{3} + \boxed{1} \boxed{0} + \boxed{3} = \boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

$$35 + 12 = \boxed{3} \boxed{5} + \boxed{1} \boxed{0} + \boxed{2} = \boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

$$26 + 11 = \boxed{2} \boxed{6} + \boxed{1} \boxed{0} + \boxed{1} = \boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$



Tlhakaiya.

$$11 + 10 = \boxed{}$$

$$23 + 10 = \boxed{}$$

$$36 + 10 = \boxed{}$$

$$28 + 10 = \boxed{}$$

$$37 + 10 = \boxed{}$$

$$12 + 10 = \boxed{}$$

$$34 + 10 = \boxed{}$$

$$29 + 10 = \boxed{}$$

$$15 + 10 = \boxed{}$$




Karabo ya 27 le 16 ke?

Thala setshwantsho go bontsha karabo ya gago.




Dira palo ya gago ya mafoko ka go dirisa ditshwantsho.




Teacher:

Sign:

Date:



Letsha:



Khalara karabo e e nepagetseng go bontsha gore a mela e le dikholomo tse di dikhutshwanyana kgotsa di ditelejana, kgotsa di sepharanyana kgotsa di ditshesanyane. Khalara karabo ya gago ka mmala o o tshwanang le wa diboloko.



khutshwane

telele




khutshwane

telele



khutshwane

telele




khutshwane

telele

bophara-nyana

bossesane-nyana




khutshwane

telele





Jaanong bontsha gore ke mosimane ofe yo moleele. Khalara karabo go tshwana le borokgwe jo bokhutshwane jwa mosimane.




khutshwane

telele



telele

khutshwane



khutshwane

telele




Lekanyetsa boolele jwa lebala la metshameko o dirisa diatla le dinao go tswa mo go tse di segeletsweng ruri 1.

Lepatlelo le boolele jwa diatla di le kae?

Lepatlelo le boolele jwa dinao di le kae?

bolele



Teacher:

Sign:

Date:

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||

41

Kgweditharo 2







Golaganya dikarata le dipalo tsa go ntsha.

10	10	10	10	10
2	8	7	5	3
7 - 17 = 10	12 - 2 = 10	15 - 5 = 10	3 - 13 = 10	18 - 8 = 10



Dirisa molapalo. Kwala karabo e o e bonang morago ga go ntsha.



Letsha:



Ntsha.

$$\begin{array}{r} 10 \\ - 3 \\ \hline 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ - 5 \\ \hline 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ - 1 \\ \hline 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ - 4 \\ \hline 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ - 9 \\ \hline 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ - 2 \\ \hline 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ - 7 \\ \hline 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ - 6 \\ \hline 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ - 8 \\ \hline 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ - 5 \\ \hline 5 \end{array}$$



Ntsha.

16 – 13

10	10	20		
6	3	3		
16	–	13	=	3

14 – 12

10	10	20		
4	2	2		
14	–	12	=	2

27 – 11

20	10	30		
7	1	1		
—	—	—		
27	–	11	=	16

35 – 13

30	10	20		
5	3	2		
—	—	—		
35	–	13	=	22

26 – 12

20	10	30		
6	2	4		
—	—	—		
26	–	12	=	14

48 – 11

40	10	30		
8	1	7		
—	—	—		
48	–	11	=	37



Lisa o na le dibadisi di le 17. O latlhetswe ke dibadisi di le 8.

	17	18	19	20
17	18	19	20	21

O setse ka dibadisi di le kae?



Teacher:

Sign:

Date:

42a

Kgweditharo 2



Go ntsha gape


Letha:

Ntsha dinomore tse di fa tlase go tswa mo go tse di fa godimo.

10		20		30		40		
7	17	2		8		9		
10		10		10		10		
5	15	1		5		4		
		2						



Dirisa molapalo. Kwala karabo e o e bonang morago ga go ntsha.





Ntsha.

$$45 - 23$$

$$\begin{aligned}
 &= \boxed{4} \ \boxed{0} \quad \boxed{5} \ - \ \boxed{2} \ \boxed{0} \quad \boxed{3} \\
 &= \boxed{4} \ \boxed{0} \ - \ \boxed{2} \ \boxed{0} \ + \ \boxed{5} \ - \ \boxed{3} \\
 &= \boxed{2} \ \boxed{0} \ + \ \boxed{2} \\
 &= \boxed{2} \ \boxed{2}
 \end{aligned}$$

$$38 - 16$$

$$\begin{aligned}
 &= \boxed{} \quad \boxed{} \ - \ \boxed{} \quad \boxed{} \\
 &= \boxed{} \ - \ \boxed{} \ + \ \boxed{} \ - \ \boxed{} \\
 &= \boxed{} \ + \ \boxed{} \\
 &= \boxed{}
 \end{aligned}$$

$$29 - 14$$

$$\begin{aligned}
 &= \boxed{} \quad \boxed{} \ - \ \boxed{} \quad \boxed{} \\
 &= \boxed{} \ - \ \boxed{} \ + \ \boxed{} \ - \ \boxed{} \\
 &= \boxed{} \ + \ \boxed{} \\
 &= \boxed{}
 \end{aligned}$$

$$48 - 11$$

$$\begin{aligned}
 &= \boxed{} \quad \boxed{} \ - \ \boxed{} \quad \boxed{} \\
 &= \boxed{} \ - \ \boxed{} \ + \ \boxed{} \ - \ \boxed{} \\
 &= \boxed{} \ + \ \boxed{} \\
 &= \boxed{}
 \end{aligned}$$

$$35 - 23$$

$$\begin{aligned}
 &= \boxed{} \quad \boxed{} \ - \ \boxed{} \quad \boxed{} \\
 &= \boxed{} \ - \ \boxed{} \ + \ \boxed{} \ - \ \boxed{} \\
 &= \boxed{} \ + \ \boxed{} \\
 &= \boxed{}
 \end{aligned}$$

$$38 - 15$$

$$\begin{aligned}
 &= \boxed{} \quad \boxed{} \ - \ \boxed{} \quad \boxed{} \\
 &= \boxed{} \ - \ \boxed{} \ + \ \boxed{} \ - \ \boxed{} \\
 &= \boxed{} \ + \ \boxed{} \\
 &= \boxed{}
 \end{aligned}$$



Teacher:

Sign:

Date:

42b


Kgweditharo 2



Go ntsha go gongwe gape (tsweletso)

Ntsha mme o tsenye karabo ya gago mo lebokosong le le se nang sepe (lolea)?

$$22 - 10 = \boxed{}$$







$$25 - 10 = \boxed{}$$



$$29 - 10 = \boxed{}$$



Feleletsa dipalo tsa go ntsha.





Feleletsa.

$$46 - 13 = \boxed{}$$

$$49 - 23 = \boxed{}$$

$$38 - 14 = \boxed{}$$

$$27 - 16 = \boxed{}$$

$$25 - 11 = \boxed{}$$

$$46 - 32 = \boxed{}$$



Ntsha.

$$21 - 10 = \boxed{}$$

$$43 - 10 = \boxed{}$$

$$16 - 10 = \boxed{}$$

$$28 - 10 = \boxed{}$$

$$27 - 10 = \boxed{}$$

$$22 - 10 = \boxed{}$$

$$34 - 10 = \boxed{}$$

$$37 - 10 = \boxed{}$$

$$45 - 10 = \boxed{}$$



Pharologano magareng ga 35 le 20 ke? Thala setshwantsho go bontsha karabo ya gago.

$$35 - 20 = \boxed{}$$



Itirele lefokopalo ka go dirisa ditshwantsho.



Teacher:

Sign:

Date:

43

Kgweditharo 2




Bokete le botlhofo

Letlha:

Lebelela setshwantsho sengwe le sengwe o bo o araba potso.

Ke sefe se se botlhofo thata? Ke sefe se se bokete thata?




Kgomaretsa kgotsa thala ditshwantsho tsa:

Dilo tse di bokete





Dilo tse di botlhofo






Fa motsu o mohibidu o supela kwa lethakoreng le le serolwana selo se botlhofo mme fa o supela kwa letlhakoreng le le botala jwa legodimo selo se bokete. Kwala botlhofo kgotsa bokete.



botlhofo



Thala kgotsa kgomaretса dilo go ya ka moo sekale se bontshang ka teng.



Teacher:

Sign:


Date:

44

Kgweditharo 2



A re baleng ka bobedi.



Thala kgotsa kgomaretsa ditshwantsho tsa dilo tse di tläng ka bobedi.







Re simolotse paterone. E feleletse.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100



Dirisa melapalo go kwala paterone.



Feleletsa tse di latelang.


2, 4, 6, __, __, __	13, 15, 17, __, __, __	26, 24, 22, __, __, __
62, 64, 66, __, __, __	55, 57, 59, __, __, __	11, 9, 7, __, __, __
44, 46, 48, __, __, __	10, 8, 6, __, __, __	29, 27, 25, __, __, __
1, 3, 5, __, __, __	98, 96, 94, __, __, __	95, 93, 91, __, __, __



Teacher:

Sign:

Date:



45

Kgweditharo 2





Oketsa gabedi

Lebelela setshwantsho sa ntlha le sa bobedi. Go diragetse eng?



Letha:





Tsenya maronthorontho o bo o kwala karabo ya e nngwe le e nngwe.





$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$





$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$



$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$




$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$




$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$



Dirisa melapalo go kwala palo.




$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$




$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$



$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$



$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$



$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$



Bala dinomore tse di latelang gabedi.

Bala 1 gabedi

$1 + 1 = 2$

$2 \times 1 = 2$

Bala 2 gabedi

$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$

$2 \times \boxed{} = \boxed{}$

Bala 3 gabedi

$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$

$2 \times \boxed{} = \boxed{}$

Bala 4 gabedi

$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$

$2 \times \boxed{} = \boxed{}$

Bala 5 gabedi

$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$

$2 \times \boxed{} = \boxed{}$



Ke na le R5. Tsala ya me e na le yona gabedi. Tsala ya me e na le bokae?



Teacher:

Sign:

Date:

46

Kgweditharo 2



Oketsa gabedi gape

Lebelela setshwantsho sa ntlha le sa bobedi. Go diragetse eng?

Letha:




Tlhakanya maronthorontho o bo o kwala karabo ya e nngwe le e nngwe.


		<input type="text"/> + <input type="text"/> = <input type="text"/>
		<input type="text"/> + <input type="text"/> = <input type="text"/>
		<input type="text"/> + <input type="text"/> = <input type="text"/>
		<input type="text"/> + <input type="text"/> = <input type="text"/>
		<input type="text"/> + <input type="text"/> = <input type="text"/>




Dirisa melapalo go kwala palo.




$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$




$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$



$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$



$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$



$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$



Bala dinomore tse di latelang gabedi.

Bala 6 gabedi

$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$

$\boxed{2} \times \boxed{6} = \boxed{12}$

Bala 7 gabedi

$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$

$\boxed{2} \times \boxed{} = \boxed{}$

Bala 8 gabedi

$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$

$\boxed{2} \times \boxed{} = \boxed{}$

Bala 9 gabedi

$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$

$\boxed{2} \times \boxed{} = \boxed{}$

Bala 10 gabedi

$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$

$\boxed{2} \times \boxed{} = \boxed{}$



Tsala ya me e na le dimmabole di le 9. Ke na le tsona gabedi.
Ke na le dimmabole di le kae?



Teacher:
Sign:
Date:

47

Kgweditharo 2

Oketsa gabedi

Letlha:

8 Gabedi

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

9 Gabedi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



Sekeletsa dibaga go oketsa dipalo gabedi. Re go simololetse ya ntlha.

Bala 5 gabedi



$$\boxed{5} + \boxed{5} = \boxed{\quad}$$

Bala 6 gabedi



$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

Bala 7 gabedi



$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

Bala 8 gabedi



$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

Bala 9 gabedi





$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





Bala dinomore gabedi. Khalara diboloko go bontsha karabo ya gago.



Bala 6 gabedi

$$6 + 6 = \boxed{\quad}$$


$$2 \times 6 = \boxed{\quad}$$



Bala 8 gabedi

$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$



$$2 \times \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$



Bala 7 gabedi

$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

$$2 \times \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$



Bala 9 gabedi

$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

$$2 \times \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$



Bala tse di latelang gabedi.

Bala 7 gabedi

$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

$$2 \times \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

Bala 9 gabedi

$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

$$2 \times \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

Bala 6 gabedi

$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

$$2 \times \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

Bala 8 gabedi

$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

$$2 \times \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$



Ke nositse dintlha di le 8. Tsala ya me e di nositse gabedi.
Tsala ya me e nositse dintlha di le kae?



Teacher:


Sign:

Date:



Tsweletso ya go oketsa gabedi


Bala 12 gabedi



Sekeletsa dibaga go oketsa dipalo gabedi. Re go simololetse ya ntlha.



Bala 13 gabedi



Bala 15 gabedi

$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$



Bala 14 gabedi

$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$



Bala 11 gabedi

$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$



Bala 16 gabedi


$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$



$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$




Oketsa dipalo gabedi. Khalara diboloko go bontsha karabo ya gago.



Bala 11 gabedi

$$11 + 11 = \boxed{\quad}$$


$$2 \times 11 = \boxed{\quad}$$



Bala 13 gabedi

$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$


$$2 \times \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$



Bala 14 gabedi

$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

$$2 \times \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$



Bala 15 gabedi

$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

$$2 \times \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$



Oketsa tse di latelang gabedi.

Bala 11 gabedi

$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

$$2 \times \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

Bala 13 gabedi

$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

$$2 \times \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

Bala 16 gabedi

$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

$$2 \times \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

Bala 17 gabedi

$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

$$2 \times \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

Bala 18 gabedi

$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

$$2 \times \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$



Ke bone mafoko a le 14 mo motshamekong wa mopeleto. Mofenyi o bone palo eo gabedi. Mofenyi o bone mafoko a le makae?



Teacher:

Sign:

Date:

Letlha:


Diduti le mothamo

Buang ka ga diduti tse di mo dideskeng.



Bua gore a seduti se tletse kgotsa se lolea.





Thala diduti tsa gago o bo o khalara diteng tsa tsona go bontsha:

Lolea

Tletse

Lolea

Tletse



Teacher:

Sign:

Date:


50

Kgweditharo 2

Katiso: $\times 3$




Go na le dimonamone di le kae mo tafoleng nngwe le nngwe?



Feleletsa tse di latelang:



ditlhophpha di le 2
tsa 3




$$3 + 3 =$$

$$2 \times 3 =$$



ditlhophpha di le 5
tsa 3




$$3 + 3 + 3 + 3 + 3 =$$

$$5 \times 3 =$$



ditlhophpha di le 4
tsa 3




$$3 + 3 + 3 + 3 =$$

$$4 \times 3 =$$



ditlhophpha di le 6
tsa 3




$$3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 =$$

$$6 \times 3 =$$



ditlhophpha di le 7
tsa 3



$$3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 =$$

$$7 \times 3 =$$



Dira sethalo sa tse di latelang:


dithopha di le 3 tsa 3

dithopha di le 4 tsa 3

dithopha di le 5 tsa 3



Dira sethalo sa tse di latelang:




3, 6, 9, 12, ___, ___

$$3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = \boxed{\quad}$$

ditlhophha di le 6 tsa $\boxed{\quad} = \boxed{\quad}$

$$6 \times 3 = \boxed{\quad}$$

Sethalo



6, ___, ___

$$6 + \boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$


ditlhophha di le 3 tsa $\boxed{\quad} = \boxed{\quad}$

$$3 \times \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

Sethalo



Pitsa e e apayang e na le maoto a le mararo. Dipitsa di le 7 tse di apayang di na le maoto a le makae?




Teacher:
Sign:
Date:



Letlha:

Dipateronepalo: Botharo



Thala kgotsa kgomaretsa ditshwantsho tse di tläng ka boraro.




Re simolotse paterone. E feleletse.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100



Dirisa melapalo go kwala paterone.



Feleletsa tse di latelang:

3, 6, 9, __, __, __	1, 4, 7, __, __, __	99, 96, 93, __, __, __
36, 39, 42, __, __, __	22, 25, 28, __, __, __	66, 63, 60, __, __, __
12, 15, 18, __, __, __	15, 12, 9, __, __, __	40, 37, 34, __, __, __



Go na le diteraesekele di le 10 kwa Kheretsheng.
Go tlaa nna le maotwana a diteraesekele a le makae



Teacher:

Sign:

Date:



Letlha:

Katiso: x 4

Go na le dimonamone di le kae mo tafoleng e nngwe le e nngwe?



Feleletsa tse di latelang.

ditlhophpha di le 3
tsa 4

$4 + 4 + 4 =$

$3 \times 4 =$

ditlhophpha di le 2
tsa 4

$4 + 4 =$

$2 \times 4 =$

ditlhophpha di le 4
tsa 4

$4 + 4 + 4 + 4 =$

$4 \times 4 =$

ditlhophpha di le 6
tsa 4

$4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 =$

$6 \times 4 =$

ditlhophpha di le 7
tsa 4

$4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 =$

$7 \times 4 =$



Dira sethalo sa tse di latelang:


ditlhophpha di le 3 tsa 4

ditlhophpha di le 4 tsa 4

ditlhophpha di le 5 tsa 4



Dira sethalo sa tse di latelang.




4, 8, ___

$$4 + 4 + 4 = \boxed{}$$

$$\text{ditlhophha di le 3 tsa 4} = \boxed{}$$

$$3 \times 4 = \boxed{}$$

Sethalo



3, 6, 9, ___

$$3 + 3 + 3 + 3 = \boxed{}$$

$$\text{ditlhophha di le 4 tsa } \boxed{} = \boxed{}$$

$$4 \times \boxed{} = \boxed{}$$

Sethalo



Pitse e na le maoto a le 4. Dipitse di le 3 di na le maoto a le makae?



4 8 12 16 20 24

28 32 36 40



Teacher:

Sign:



Date:

53

Kgweditharo 2



A re baleng ka bone.



Thala kgotsa kgomaretsa dilo tse di tläng ka bone.







Re simolotse paterone. E feleletse.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100



Dirisa melapalo go kwala paterone.



Feleletsa tse di latelang.

4, 8, 12, __, __, __	1, 5, 9, __, __, __	48, 44, 40, __, __, __
28, 32, 36, __, __, __	42, 46, 50, __, __, __	60, 56, 52, __, __, __
12, 16, 20, __, __, __	20, 16, 12, __, __, __	70, 66, 62, __, __, __



Go na le dibesikiti di le nne mo paketeng. Ke rekitse dipakete di le 9.
Ke rekitse dibesikiti di le kae?



Teacher:

Sign:


Date:




Letlha:

Dikgang tsa go atisa


Itlhamele kgang ya gago o dirisa mafoko a tshwana le matlho, maoto, diatla, dinao, diphologolo, batho. Tsenya palo mo lengwe le lengwe.




Katse e na le matlho a le 2. Dikatse di le 4 di na le matlho a le makae?



Khalara matlho a dikatse.



E bontshe ka dibadisi.





Teraesekel e na le maotwana a le 3. Diteraesekel di le 5 di na le maotwana a le makae?



Khalara maotwana a teraesekel.

E bontshe ka dibadisi.


E bontshe mo molapalong.



+

=


Ntšwa e na le maoto a le 4. Dintšwa di le 4 di na le maoto a le makae.



Khalara maoto a dintšwa.

E bontshe ka dibadisi.

E bontshe mo molapalong.



=



Teacher:

Sign:

Date:



Bua ka ga tleloko.



Letlha:

Diura




Lenaka le lekhutshwane le re supetsa diura.
Fano le re supetsa diura **di le 7**.

Lenaka la tleloko le a dikologa,
le dikologe le bo le dikologe.
Lenaka la tleloko le dikologa jaana go re supetsa nako.




Lenaka le lekhutshwane le re supetsa eng?





Thala lenaka le lekhutshwane.

Diura 4




Ura 1




Diura 11




Diura 7




Diura 9




Diura 10



Diura 2




Diura 5




Diura 3




Diura 6



Diura 8



Diura 12



Ke eng se se ka tsayang ura go se dira? Khalara karabo e e nepagetseng.



Go dira tirogae.



Go robala.



Go tlhapa meno.



Teacher:

Sign:

Date:

56

Kgweditharo 2





Letlha:

.....

Dipateronepalo: Botlhano

A re baleng ka botlhano.



Thala kgotsa kgomaretsa ditshwantsho tse di tllang ka **botlhano**.







Re simolotse paterone. E feleletse.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100



Dirisa molapalo go kwala paterone.



Feleletsa tse di latelang.

5, 10, 15, __, __, __

20, 25, 30, __, __, __

30, 35, 40, __, __, __

1, 6, 11, __, __, __

23, 28, 33, __, __, __

25, 20, 15, __, __, __

50, 45, 40, __, __, __

60, 55, 50, __, __, __

54, 49, 44, __, __, __



Teacher:

Sign:

Date:




5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

57a

Kgweditharo 2



Re dirisa mela e mekhutshwane e mentsho jang mo sefatlhegong sa tleloko?




Letlha:

Akanya ka ga
dilo tsotlhе tse o
ka di dirang mo
motsotsong o le
mongwe.



Tlatsa metsotso.



Kwala dipalo tse di mo dikwereng tse di khibidu fa.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Motsotso 1

Metsotso e 5

Metsotso e 30

Metsotso e 60



Teacher:

Sign:

Date:

57b

Kgweditharo 2



Bua ka ga tleloko.



Metsotso gape

Letha:

Lenaka le leleele le supetsa metsotso. Fano le re supetsa metsots e le 10.

Lenaka la tleloko le a dikologa,
le dikologe le bo le dikologe.

Lenaka la tleloko le dikologa jaana go re supetsa nako.



Lenaka le leleele le re supetsa eng?



metsotso




metsotso



metsotso



metsotso



metsotso



metsotso




Thala lenaka
le leleele.


Metsotso e 55




Metsotso e 35



Metsotso e 60




Metsotso e 10



Metsotso e 45



Metsotso e 12



Ke eng se se ka tsayang motsotso go se dira? Khalara karabo e e nepagetseng.



Go tlola kgati



Go tshameka



Go ja



Teacher:

Sign:
Date:

11

12

13

14

15

16

17

18

19


20

Letlha:




Go bopa ditlhophha le go aroganya


Go na le diboloko di le kae mo sekeleng nngwe le nngwe? Di aroganye mo baneng ka go lekalekana.




Go na le diboloko di le kae mo sedikong sengwe le sengwe?
Kwala palogotlhe mo sedikong se se botala jwa legodimo.



\times =





\times =





\times =



Aroganya diboloko ka go lekalekana magareng ga didiko kana disekele.



aroganngwa
magareng =



aroganngwa
magareng =



Thala tse di latelang. Kwala karabo ya e nngwe le e nngwe.

ditlhophpha di le 3 tsa 2

Palo ya tlhakanya:

Palo ya atisa:

ditlhophpha di le 2 tsa 14

Palo ya tlhakanya:

Palo ya atisa:

Arola dibadisi di le 12 ka 4.

Palo ya ntsha:

Aroganngwa magareng ga palelo
(Go arola):

Arola dibadisi di le 36 ka 3.

Palo ya ntsha:

Aroganngwa magareng ga palelo
(Go arola):



Balela.

Ditlhophpha di le 2 tsa 7 _____ Dithophpha di le 3 tsa 8 _____

Ditlhophpha di le 4 tsa 5 _____ Ditlhophpha di le 2 tsa 15 _____

Arola 18 ka 2 _____ Arola 24 ka 3 _____

Arola 35 ka 5 _____ Arola 50 ka 10 _____



Go ne go le ditlhophpha di le 6 tsa bana ba le 5 kwa moletlong wa me.

Go ne go le bana ba le kae kwa moletlong wa me?



Teacher:
Sign:
Date:

11

12

13

14

15

16

17

18


19

20


Letlha:

Go bopa ditlhophha le go aroganya gape


Go na le dibadi di le kae mo sekeleng nngwe le nngwe? Di aroganye mo baneng ka go lekalekana.



Go na le dibadisi di le kae mo sedikong sengwe le sengwe?
Kwala palogotlhе mo sedikong se se botala jwa legodimo.



Aroganya dibadisi magareng ga didiko.





Thala tse di latelang. Kwala karabo ya e nngwe le e nngwe.

ditlhophpha di le 3 tsa 12



Palo ya tlhakanya:



Palo ya atisa:

Aroganya dibadisi di le 24 magareng ga 4.



Palo ya ntsha:



Aroganngwa magareng ga palelo
(Go arola):

ditlhophpha tsa 5 tsa 10



Palo ya tlhakanya:



Palo ya atisa:

Aroganya dibadisi di le 25 magareng ga 5.



Palo ya ntsha:



Aroganngwa magareng ga palelo
(Go arola):



Balela.

Ditlhophpha di le 2 tsa 11 _____ Ditlhophpha di le 3 tsa 10 _____

Ditlhophpha di le 4 tsa 4 _____ Ditlhophpha di le 2 tsa 25 _____

Arola 20 ka 2 _____ Arola 27 ka 3 _____

Arola 50 ka 5 _____ Arola 28 ka 2 _____



Teacher:

Sign:

Date:



gabedi aroganya

11

12

13

14

15

16

17

18


19

20




Go bopa dithlopha le go aroganya gape

Go na le dibadi di le kae mo sekeleng nngwe le nngwe? Di aroganye mo baneng ka go lekalekana.



Go na le dibadisi di le kae mo sedikong sengwe le sengwe?



Sega dibopego go tswa mo go e-e-segeletsweng ruri 4 mme o e kgomaretse mo bolokong bo bo nepagetseng. Bala dibopego.





4 Aroganya dibopego magareng ga bana. Dirisa dibopego go tswa go e-e-segeletsweng ruri 4. (Karolo ya Papetlana 6O)

dikhutloharo



dikwere



Aroganya maungo magareng ga bana. A thale.



dinamune



John le Belinda ba arogane dimonamone di le 12 ka go lekana.
Mongwe le mongwe o bone di le kae?



Teacher:

Sign:

Date:

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


61

Kgweditharo 2




Go bopa ditlhophha le go aroganya gape

O bala dibaga di le kae mo sedikong sengwe le sengwe. Di arogaye magareng ga bana.



Sega dibaga go tswa go E e segeletsweng ruri 4 mme o e kgomaretse fa.



Sega dibaga go tswa go E e segilweng 4 (Karolo ya Papetlana 61) mme o di kgomaretse fano. Bala dibaga.

Dibaga tse di khividu

Dibaga tse di botala jwa legodimo

Dibaga tse di serolwana



Dibaga tse di botala jwa tlhaga



Thala palo e e lekanang ya dibaga go ngwana mongwe le mongwe.



Aroganya dibaga magareng ga bana. Di thale.



Busi le Zaheda ba arogane dikheraeyone di le 32 ka go lekana.
Mongwe le mongwe o bone di le kae?



Teacher:

Sign:

Date:

11

12

13

14

15

16

17

18


19

20



Lettha:













Dihalofo: 1 – 20



Go diragetse eng ka diapole?




Aroganya maungo a ka fa molemeng mo dirotong tse di ka fa mojeng. A thale.







Thala mola go bontsha halofo.




Halofo ya 4 ke 2




Halofo ya 6 ke




Halofo ya 8 ke




Halofo ya 2 ke




Halofo ya 10 ke



Halofo ya 14 ke




Halofo ya 20 ke




Halofo ya 16 ke





Halofo ya poleite e nngwe le e nngwe ya dijo ke bokae?
















Teacher:

Sign:

Date:

11

12

13

14

15

16

17

18


19

20




Letihā:















Go aroganya 20 – 50



Bolelela tsala ya gago ka moo dibaga di arogwanwang ka teng magareng ga megopo e mebedi.




Aroganya dibaga ka go lekana magareng ga diroto tse pedi. Di thale fa o ntse o di tsenya mo dirotong.







Khalara seripa kana halofo ka mmala o o farologaneng.




Halofo ya 20 ke 10




Halofo ya 22 ke




Halofo ya 28 ke




Halofo ya 26 ke




Halofo ya 40 ke



Halofo ya 44 ke






Halofo ya 46 ke



Halofo ya 50 ke



Khalara halofo ya setshwantsho sengwe le sengwe.




Teacher:

Sign:

Date:

Tshedimosetso




Thaola maungo. Itirele sethalo kana seshwantsho sa gago go bontsha se.
Kwala palogotho mo lebokosong.

Letha:


Fa ke tihadia ke
baya maungo
a a tshwanang
mmogo.



Thala kerapo ya setswantsho ya maungo a o thadseng.




Lebolela maungo mme o arabe dipotsa.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Se_se_segilweng 1

Dipapetlanatiro 10 le 40



Papetlanatiro 13

makuku

thapama

maitseboa

bosigo

bosigogare

phakela le
maitseboanyana



Se_se_segilweng 2

Papetlanatiro 22

Ditiragalo tsa Hisetori le tse di kgethegileng

Letsatsi la
Ditshwanelo tsa
Botho

Letsatsi la
Poelano

Letsatsi la
Badiri

Letsatsi la
Bašwa

Letsatsi la
Ngwaoboswa

Letsatsi la
Bosetšhaba
la Basadi

Letsatsi la
Kgololosego

Disimbolo tsa Ditumelo

Bahai

Sejuta

Sebudha

Seiselamo

Sekeresete

Seafrika

Sehindu

